

SUPLEMENT SETMANAU DEL DIARI AVUI. DISSABTE, 11 D'ABRIU DE 1998

Era fin dera sason d'esquí da pas ara practica des espòrts d'aventura

*Es baishades de rafting en arriu Garona, son eth principau
attractiu entàs amants deth torisme actiu ena Val d'Aran*



Eth Garona acuelh es principaus activitats d'aigua

Silvia Puertolas
VIELHA

En tot coincidir damb es darrèri dies d'esquí, eth mes d'abriu a estat un an mès era data mercada pera unica empresa, que peth moment a dat per començada era sason entara practica d'espòrts d'aventura ena Val d'Aran.

Per siesau an consecutiu era comarca torné a èster un des punts possibles de destinacion entara practica d'ua dotzena de modalitats que se desenvolopen tant en aigua, com en terra.

Era empresa pionera en implantar aguest tipus de torisme, Deportur, aufrís com alternatiua a toti aqueri que mos visiten des d'ara e enquia darrers deth mes de seteme d'activitats d'aigua coma pòden èster eth rafting, era canòa d'aigües braves, eth barranquisme, eth piragüisme o hidrospeed entre d'auti, e que se desenvolopen principaument en arriu Garona, en un tram de 9 quilomètres que va des d'Es Bòrdes enquia

Bossòst. Aguesti espòrts d'aigua centren era sua activitat en Baish Aran.

Era practica de d'autres modalitats se hèn extensibles ara rèsta dera Val d'Aran. Aguest ei eth cas deth senderisme de montanya, eth tir damb arc, es d'excursions damb bicicletes de montanya o es rotes.

Era practica de d'autres modalitats se hèn extensibles ara rèsta dera Val d'Aran. Aguest ei eth cas deth senderisme de montanya, eth tir damb arc, es d'excursions damb bicicletes de montanya o es rotes.

Era empresa Deportur a premanit coma nauetat entà enguan un "circuit multiaventura", damb eth qu'es aimants des espòrts de risc poiràn combinar era practica de tirolina, rapel, pònt tibetan e pròves d'adretia.

Procedéncias

Era gent que se desplace entara Val d'Aran entara practica de quinsevolha d'agues-tes modalitats arriben principaument des Comunitats de Catalunya, Madrid, Pais Basc e Canàries.

Era an passat, ues dètz mil personnes deth totau que vi-sitàc era comarca, practiquèc damb Deportur, quauqu'un d'aguesti d'espòrts.

Rafting

Deth volum de gent qu'er an passat hec quauqua des modalitats d'espòrts d'aventura, un 70 per cent escuel-hec eth rafting, que consistís en descens der arriu en barches damb capacitat entà grops de 7 o 8 personnes. Un totau de sèt mil personnes baishèren peth Garona, en tot provar de conéisher d'apròp era activitat reina des espòrts d'aventura.

Era mesi en qu'era afliuència de gent entara practica d'aguestes activitats ei mès importanta son junh, juriòl e agost. Mentre en abriu, mai e seteme son es gròps d'escuelas o empreses es que escuelhen era Val e era alternatiua deth torisme actiu.

Tot e qu'era istòria des espòrts d'aventura ena Val d'A-

ran encara ei fòrça recenta, (non ei eth cas deth Senderisme que ja se practicaue abantes), Deportur, damb burèu en Bossòst, Vielha, Les e Madrid, se n'a encuedat de dà-li un nòm pròpi.

Des de 1992

Aguesta empresa s'installèc er an 1992 entà her un estudi tecnic de viabilitat deth parçan. Er an següent, en 1993, començauen a desenvolopar çò qu'a estat ua alternatiua ath

torisme en ua epòca der an en qu'era practica der esquí ei nonexistenta.

Maugrat qu'era gent que ven a practicar es espòrts d'aventura ena Val d'Aran s'a plaçat en un nombre fòrça important, enguan ua des finalitats de Deportur, segontes un des sons responsables, Pedro Matesanz, passe per safar d'arténher es dètz mil clients der an passat. Un rèpte dificil se se ten en compdè que fòrça deth torisme que ans endarrèr visitaue eth Pirenèu, enguan tanben auràn coma possibla destinacion entàs sues vacances, pendent es próplèu mesi era Exposicion Universau, en Portugal.

Fira SITC

Eth Departament de Torisme deth Consell Generau d'Aran a confirmat era sua preséncia, en Salon Internacionau de Torisme de Catalonia, que se harà en Barcelona deth 23 ath 26 d'abriu:

En aguesta exposicion era Val d'Aran se veirà representada damb estand pròpi de 40 mètres quarrats, a mès d'un espaci apart de 315 mètres quarrats a on es visitants poiràn conéisher d'apròp çò qu'ei eth "Torisme actiu". Era màxima Institucion aranesa, damb era collaboracion de diuères empreses privades, saje atau de potenciar eth senderisme e es espòrts d'aventura.

En aguest espaci se haràn demostracions de quauque d'aguesti espòrts e tanben i serà presenta era ipica.

GESVAL
Gestión Inmobiliaria del Valle

Avgda. PAS D'ARRO, 22 - VIELHA
Tels.: (973) 64 11 53 / 64 11 64

COMPRA - VENDA - LLOGUER

OPORTUNITAT !!

CASA ARANESA A GAUSACH

107 m² / 3 hab. / 2 banys
CUINA, SALÓ-MENJADOR
MOBLADA

PREU: 19 M., EXCEL·LENTS VISTES

SETMANA SANTA !!

LLOGUER CASES
ARANESSES I APARTAMENT
PER DIES I PER SETMANES



de land en land

ERA ENTREVISTA

“Cau ua revision critica urgenta dera istòria dera Val d’Aran

LOÍS MARTÍN
BARCELONA

Loís Martín. Era Val d’Aran a ua personalitat pròpia?

Jusèp Boya. I a un factor fonamentau, qu’ei eth lingüistic. Tant en cas deth catalan com en cas aranés, ei eth hèt mès gran sus eth quau pivòt era identitat. Ena Val d’Aran ath delà i a tres elements importants. Er un ei era madeisha Val, barrada, configura ua cèrta vision deth mon: hè de mau imaginar realitats supèries que vagen mès enllà. Er aute ei èster un país de frontera: a viatges, barrada; a viatges lòc de pas, de comèrc e d’intercanvi. I a un darrer element: eth dera organacion econòmica e sociau qu’agut era Val es darreri segles... Eth hèt d’èster un territori a on era propietat comunau ei mès deth 90 per cent dera propietat deth país, vò díder que i a ues institucions comunitàries ben fortes enquia hè vint-e-cinc ans. Ua organacion a on era casa ei era pèça clau, eth puntalh de tota era organacion sociau aranesa.

L.M. Se vosté siguesse psicòleg, quin diagnostic harie der estat de salut dera personalitat pròpia dera Val d’Aran?

J.B. (Arris). Era Val viu ua crisi d’identitat ... Què en gessera d’acò? Non ac sabi. Non pensi pas que sigue dolent. Pensi qu’es identitats non son ua causa fixa, senon qu’evolucionen e cànviens. Açò ei bon. Era Val ei en un procès de transformacion ena quau força causes de çò qu’ère eth sòn caractèr e era sua forma d’èster de hè cinquanta ans çam’par que cambiarà. Deisharam moltes causes bones peth camin?. Dilhèu òc. Mès tanben ne vieran d’autas de naues.

L.M. Què sent quan torna Val d’Aran?

J.B. Era sensacion qu’è ei de crisi, de desorientacion, de dificultat de trapar ua naua personalitat, un nau camin.

L.M. Com s’imagine era Val



ROBERT RAMOS

d’Aran des cinquanta ans a vier?

J.B. Ua analisi dera societat andorrana d’aué en dia, molt rica e mès grana, qu’ei un Estat, mos pòt dar ua sèrie de claus de çò que pòt èster eth futur immmediat dera Val. Però non digui qu’era evolucion dera Val acabe estant açò...

L.M. Bèth viatge s’ha dit qu’era Val d’Aran avec un comportament diferent en moments istorics de Catalunya?

J.B. De toti aguesti períodes cau ua revision critica ben urgenta, entre d’autas causes perque era istòria se hè servir en clau de present entà justificar determinats sentiments. A viatges serie bon hèr ua revision de tota aguesta istoriografia que i a sus era Val d’Aran. Digui açò perqué tradicionauament tostemp s’ha dit qu’unes crisis de Catalunya

damb era monarquia espanyola era Val d’Aran auie agut ua actitud mès lèu botiflèra. Pensi qu’acò s’ha de matisar. Sense aprigondir guaire en tèma, ua revision dera documentacion qu’auem sus era qüestión pròve com era societat aranesa, com tota era societat aranesa, non siguec unitària senon qu’auie sensibilitats disparièries. Eth problema ei que sonque sauvam eth testimoni des que guanhen, non des que pèrden. **L.M.** E aguesta revision critica ei per hèr.

J.B. Ei per hèr. Per sòrt, aguesti darreri ans comence a aué-i ua generacion d’aranesi damb estudis universitaris qu’han hèt dera Val eth tèma dera sua recerca istorica. Eth frut d’aguesta recerca comence a gèsser. I a tèsis doctoraus hètes per gent aranesa molt interessantes qu’apòrten lum naua. Eth

problèma ei era difusion. En aguest sens, creigui qu’es politiques editorials des institucions araneses van ben enganhades: non se promociona aguesta classe de recerques, ne s’ajude ne possen es estudis damb ua cèrta qualitat.

L.M. Cor perilh era lengua aranesa?

J.B. Peth modèu d’evolucion demografica e economica. Era populacion viu deth torisme subertot. I a fòrça emigracion. E ei ua comunitat petita. Parlament d’entre sis mil e set mil personnes. Aço per un costat. Per autre, non i a un referent exterior a on miralhà-se. Un catalan de Perpinyà o deth País Valencian a era realitat deth Principat o de Barcelona com un centre culturau important, damb ua universitat en catalan, mieis de comunicacion, etcetera. Es aranes tà on mos cau guardar?

L.M. Cap a Occitània.

J.B. Tiò, mès Occitània ei mès un projecte qu’ua realitat. Entà un aranés non i a ua visibilitat dera cultura occitana com entà un catalan i a ua visibilitat dera cultura catalana. Jo creigui qu’aguest ei un hèt important. Era pròpia autodescoñeixença des aranesi, de non veir mès enllà des montanes, non auer arribat a comprénder que tu fomes part d’ua realitat lingüistica e culturau molt mès ampla. En consequència, i a ues politiques culturaus molt localistes. Son elements que hèn a perillar era supervivència dera lengua aranesa.

L.M. I a motius entà èster pessimista, donc?

J.B. Maugrat tot, se guardes endarrer e ves com ère era situacion der aranés hè vint-e-cinc ans, jo creigui que totun açò i a un progrès. I a ua escolarizacion en aranés, i a uns libres de tèxte, i a ues institucions que i trabalhen damb mès o mens fortuna. I a un discors sociau ena pròpia comunitat aranesa de valorisacion dera lengua pròpia. Evidentment, ei un

problema ei era difusion. En aguest sens, creigui qu’es politiques editorials des institucions araneses van ben enganhades: non se promociona aguesta classe de recerques, ne s’ajude ne possen es estudis damb ua cèrta qualitat.

L.M. Cor perilh era lengua aranesa?

J.B. Peth modèu d’evolucion demografica e economica. Era populacion viu deth torisme subertot. I a fòrça emigracion. E ei ua comunitat petita. Parlament d’entre sis mil e set mil personnes. Aço per un costat. Per autre, non i a un referent exterior a on miralhà-se. Un catalan de Perpinyà o deth País Valencian a era realitat deth Principat o de Barcelona com un centre culturau important, damb ua universitat en catalan, mieis de comunicacion, etcetera. Es aranes tà on mos cau guardar?

L.M. Cap a Occitània.

J.B. Tiò, mès Occitània ei mès un projecte qu’ua realitat. Entà un aranés non i a ua visibilitat dera cultura occitana com entà un catalan i a ua visibilitat dera cultura catalana. Jo creigui qu’aguest ei un hèt important. Era pròpia autodescoñeixença des aranesi, de non veir mès enllà des montanes, non auer arribat a comprénder que tu fomes part d’ua realitat lingüistica e culturau molt mès ampla. En consequència, i a ues politiques culturaus molt localistes. Son elements que hèn a perillar era supervivència dera lengua aranesa.

L.M. I a motius entà èster pessimista, donc?

J.B. Maugrat tot, se guardes endarrer e ves com ère era situacion der aranés hè vint-e-cinc ans, jo creigui que totun açò i a un progrès. I a ua escolarizacion en aranés, i a uns libres de tèxte, i a ues institucions que i trabalhen damb mès o mens fortuna. I a un discors sociau ena pròpia comunitat aranesa de valorisacion dera lengua pròpia. Evidentment, ei un

PERFIL

Jusèp Boya Busquet (1960) ei licenciat en Istòria Medieval pera Universitat de Barceloña. De 1981 a 1986 siguec conservador deth Musèu dera Val d’Aran. Des d’aqueuth an enquia 1990 lo dirigi’c. Posteriorment, entre es ans 1991 e 1992 corsèc un master de Museologia dera Universitat de Montreal. Ara ei eth cap d’exposicions deth Museu d’Història de Catalunya. Era sua grana afició ei estudiuar, conéixer e difóner era realitat aranesa, dimension que beth dia enriquirà eth panorama expositiu de Catalonia s’eth finançament acompanhe.

pas endeuant. Mès tot non ei cap guanhant.

L.M. Vosté exercís d’aranés?

J.B. Jo exercisqui d’aranés en exili. Ei un exili com molt sentimentau, perqué evidentment açò ei un mau de tota era gent dera montanya quan gessem dera nostra val. Tostemp i a un cordon umbilicau que non s’acabe de trincar jamès. Jo non me pogui definir coma persona sense definí-me com aranés. Aguest ei un element plan important ena manerà de veir eth mon.

L.M. I hè de mau víuer alavetz ena Val d’Aran?

J.B. Viuer ena Val d’Aran en un moment que tu as determinades inquietuds ei molt difícil. Ena Val non i a ua infraestructura que te permete un desenvolapament en aguest sentit. Tot ei molt petit e molt reduït. Eth centre ei Tolosa e Barcelona e son a ua cèrta distància. Non i hè de bon víuer aquiu naut. Jo trabalhè en un sector complicat: eth deth patrimoni. En un territori de gran desenvolapament urbanistic, se me hège còsta ensús. Manté un rapòrt amor-degrèu.

JAUME VILALTA
President

CRISTINA COLL HUIX
Directora general

VICENT SANCHIS
Director

LLUÍS MARTÍNEZ
Subdirector

Redacció:
SILVIA PUERTOLAS

Marketing i Comunicació
CANDI CASADEMONT

Producció tècnica:
JORDI PELÀEZ

Publicitat:
ALBERT BORRÀS
JORDI RIBES

Centraleta
Publicitat
Subscriptors
Distribució

Tel.: 316 39 00 - Fax: 316 39 36
Tel.: 316 39 23 - Fax: 316 39 25
Tel.: 316 39 44 - Fax: 316 39 15
Tel.: 316 39 16 - Fax: 316 39 15
Consell de Cent, 425 - 08009 Barcelona

Telefons a la Vall d’Aran
Redacció: 909 30 92 02
Publicitat: 908 69 29 50

DI: B20.249-1976
DIFUSIÓ CONTROLADA PER L’OJD

Musica e cultura en dètz glèises deth romanic aranés

Redaccion
VIELHA


Eth Romanic
Musicau combine es visites guiades as glèises dera Val d'Aran damb concerts de musica classica

Era dusau edicion deth programa Romanic-Musicau, que permet combinar es visites guiades as glèises deth romanic aranés damb concerts de musica classica enes madeishes glèises, compdàr enguan damb un totau de dètz concerts, eth doble qu'er an passat.

Era Conselheria de Turisme amassa damb era collaboracion deth Patronat de turisme Ara Lleida dera Deputacion, presentèren dimars es concerts que son previsti ena edicion denguan.

Tant eth Conselhèr de Turisme, Joan Batalla coma Carlos Sanchez e Carme Bergés per part deth Patronat de turisme, coincidiren ena importància qu'eth Romanic Musicau a entara promocion toristica e culturau des glèises araneses.

Ena passada edicion, ues ueit centes personnes assistiren ath totau des cinc concerts que se heren, entre es mesi de juriòl e agost.



Sant Fèlix de Vilac, escenari d'un des concerts

SILVIA PUERTOLAS

Dat era bona acuelhuda qu'aucer er an passat, enguan eth Romanic Musicau començarà aguest mes d'abriu e s'alongarà enquiatges de seteme.

Entad aguesta edicion se compde damb un pressupòst de 2 milions de pessetes.

Els prumères glèises que dauriràn aguest cicle, son es de Sant Andrèu de Salardú e Sant Père d'Escunhau.

Santuari de Montgarri

Ua des nauetats d'aguesta edicion, ei eth concèrt que se harà eth dus de juriòl en Santuari de Montgarri e que serà

entàs dètz deth maitin. Aguest ei er unic de toti es concerts que se poirà escutar pendent eth dia, dat qu'era ràsta se haran peth ser.

A mès des concerts de Sant Andrèu de Salardú, e Sant Père d'Escunhau, es dus unics enes que non i aurà visites guiades dera glèisa, era ràsta de propòstes que se recullen en aguesta edicion son: Eth Santuari de Montgarri, Sant Fèlix de Vilac, Cap d'Aran en Tredòs, Santa Eulàlia en Unha, Sant Blai en Les, Purificació en Bossòst, Sant Estèue en Betren e Sant Miquèu en Vielha.

VIELHA

Vielha tanben se pronóncie en contra deth Life

Era ajuntament de Vielha acordèc dijous en session plenària, era sua oposicion ara continuitat deth programa de reintroducció der os en Pi-renèu.

Era equip de govern municipal arribèc a d'aguest acord degut ara alarma social que a provocat eth Life, a mès dera manca de dialog per part des administracions qu'acorderen era reintroducció. Tanben se hec referéncia as errors de gestió deth programa per part dera Generalitat e es maus patits peth bestiar dera Val d'Aran. Era ajuntament de Vielha harà arribar era sua decisió ath Consell Generau d'Aran, dempùs qu'era maxima institucion aranesa demanèssse, eth passat mes d'hereuèr, as ajuntaments e pedanies ua postura per separat sus era continuitat o non deth programma Life.

En Les, dimenge passat e per miei d'ua votacion populara, es sòns vesins tanben se pronunciaren en contra dera continuitat deth programa, que se trape en fase experimentau. Un totau de 175 personnes des 562 qu'an dret a vòt, s'apropèren enquiat sòn ajuntament entà poder exercir aguest dret.

Deth nombre de personnes que voteren, un 75 % se pronunciaren en contra dera continuitat dera reintroducció, mentre qu'eth 25 % restant aceren a favor.

Ara sonque manque saber era postura der ajuntament d'Es Bòrdes.

agenda

Aué, en Café-Teatre Saxo-Blu a compdar des 24.00 ores actuacion deth grop "Nel.lo y la Banda del Zoco".

Aué, ena Sala polivalenta de Vielha entàs 22.00 ores actuacion deth grop "La Frontera" e "No retornables".

Aué, ena glèisa de Sant Andrèu de Salardú, concèrt deth Romanic-Musicau damb "Trio de Metall".

Dimenge, en Bossòst procceson de Semana Santa, dempùs dera celebracion dera Missa.

servicis

Ajuntament Vielha	64 00 18
Alsina Graells	(93) 265 65 92
Averies lum	64 01 53
Conselh Generau	64 18 01
Espitau Val d'Aran	64 00 06
Guàrdia Civil	64 00 05
Farmàcies Vielha	64 25 85
	64.23.46
Farmàcia Bossòst	64 82 19
Farmàcia Les	64 72 44
Farmàcia Baqueira	64 44 62
Farmàcia Arties	64.43 46
Inform.e torisme	64 01 10
Mòssos d'Esquadra	64 20 44
Pompiers d'Aran	64 00 80

AREA

GESTIÓ IMMOBILIÀRIA

ADMINISTRACIÓ DE FINQUES

FCO. JAVIER BORDES CLAVERIA

CTRA. DE GAUSAC, 1. EDIFICI VAL D'ARAN. LOCAL 17 • 25530 VIELHA • TEL. (973) 64 10 73 • FAX (973) 64 10 73

LA SAMARRETA

TENDES ESPECIALITZADES EN ESTAMPACIÓ
DE SAMARRETES I PESES DE COTÓ
SERÀ EL TEU MILLOR RECORD O REGAL
DE LA TEVA VISITA A LA VAL D'ARAN

Avda. Pas d'Arro, 23 - Passeig dera Llibertat, 4
Centre Comercial Eth Palai de Gèu
(TRICOT) Avda. Castiero, 7 VIELHA

Nòta informatiu

Nauí oraris deth servici intèrn d'autobusi dera Val d'Aran.
Son ara vòsta disposicion ena sedença deth Consell Generau d'Aran,
e entrarà en funcionament a compdar deth 20 d'abriu.



- Pista de Gel
- 2 piscines climatitzades
- Solàrium
- Gimnàs (fitness, cardiovascular)
- Sauna / Massatges / Raigs UVA
- Bar / Restaurant

Per a més informació:
Tel. 64 28 64 - Fax 64 28 75
Avda. Garona, 33 - 25530 VIELHA

Ventosa

i Calvell

Miquel Sánchez

APARTAT DE
CORREUS núm. 80

25530 VIELHA

Tel 973 64 18 09

Tel Refugi 973 29 70 90

ETH GALIN REIAU

Artesania
Documentació
Gormanderies
des Pirineus e dera Gascunya

Plaça dera Gleisa, 2 • 25530 Vielha • Val d'Aran
Tel. (973) 64 19 41



Propietari:
JOSEP ALTADILL GONZALEZ

Establiment Gourmet
Pinxos - Tapes
Bodega (criances, reserves
i grans reserves)
Productes de la Vall
Menjar preparat per emportar

Passeg dera Llibertat, 5 • Vielha
Tel./Fax (973) 64 08 82
25530 VIELHA (LLEIDA)

brama

Generositat e dependéncia

Era presentacion deth Fòrum Occitanocatalan impulsat per Ajuntament de Sitges, es accions de supòrt e d'impuls der Occitan dera Universitat de Lhèida e dera Universitat Autònoma de Barcelona, es accions deth CAOC (Cercle d'Agermanament Occitanocatalan) e deth FOC (Fondacion Occitanocatalana), era volentat deth Conselh Generau d'Aran de qu'era Val d'Aran sigue pònt entre Occitània e Catalunya, es convènis signats entre es regions franceses en territori occitan (Lengadòc-Rosselló e Meddia-Pirinèus) e era Generalitat de Catalunya..., entram en ua bona època d'impuls/recuperacion des relacions occitanocatalanes. Es occitans n'an besonh e en son conscents e es catalans i pòden èster generosi e solidaris, en tèrminos culturaus, evidentment.

Ath long dera istòria traparam era coincidéncia des camins e diferenciacion en força ocasions, des des trobadors... Enes dus referents dera codificacion lingüistica i trapam coincidéncia en temps. Fabra e Alibèrt viueren era madeisha època, èren de profes-

sions non lingüistes e es dus desiraun un apropiament e s'auien un respècte personau. Per rasons de diferente trajectòria politica deth territori, Pompèu Fabra recebec un reconeishement sociau, intellectua e politic, en tant que Loís Alibèrt encara non l'a obtieut en tota era sua dimension.

"Entath ressorgiment occitan es catalans auràn d'aucupar un papèr de mecenatge e d'orientadors e es occitans auràn de saber mantier er equilibri dera justa dependéncia"

Tot e que Fabra auie clar qu'er occitan e eth catalan son lengües diferentes, ena revista "Oc" der an 1929 manifestau que des de Catalunya calie un respècte totau peth procès de normalisacion qu'auien de mercar es madeishi occitans, e higie que s'er occitan

ère capaç de recuperar eth papèr istoric que li corresponie "el català vindrà a ésser llavors com una variant més de la gran lengua occitana retrobada, una germana bessona si voleu, les vostres publicacions [es occitanes] podent ésser llegides sense dificultat per la massa parlant catalana i le nostres per tots els francesos del Migdia: llenguadocians, gascons, provençals". Eth madeisha bessonatge ei defenut en diuères ocasions per Joan Coromines e per tanti d'auti.

Fabra ei conscient des dificultats sociaus que patís, ja en aqueth moment, era recuperacion der occitan, mès maugrat tot pense que serie bon accions conjuntes que possibiliten ua reneishenç parallèla.

Alibèrt peth sòn costat ei conscient der auantatge sociau que recep eth catalan, en comparacion damb er occitan, e tot e que volerie qu'eth lengadocien siguisse eth referent lingüistic de tot er espaci occitanocatalan

ei absolutaments conscient que quinsevolh moviment normatiu o de normalisacion sociau entà auer èxit aurà de tier en compde era situacion privilegiada deth catalan. Ena gramatica Alibèrt indicaue: "Cresèm que la melhora basa es de prendre per nòrma lo Diccionari Ortogràfic de Pompeu Fabra en regetant las notacions que son especificament catalanas". E en ua auta cita dera madeisha òbra mòstre un cèrt optimisme compdant damb es amics catalans: "L'òbra realizada pels nostres fraires de delà los Pirinèus nos assegura del succès". Reconeish en sòn diccionari occitanofrancés que Fabra a estat "eth nòste inspirador e eth nòste modèl".

Era relacion entre Fabra e Alibèrt mèrque un modèu definitòri de çò qu'encara ei viu e majoritari enes relacions entre occitans e catalans. Entath ressorgiment occitan es catalans auràn d'aucupar un papèr de mecenatge e d'orientadors e es occitans auràn de saber mantier er equilibri dera justa dependéncia.

Jusèp Loís Sans Socasau

normes

ES ARTICLES

ARTICLES DEFINITS

Masculin singular
ETH / ER

Femenin singular
ERA

Plurau
ES

Er article ETH a era varianta ER quan era paraula que seguís comence per vocala: er audèth (l'ocell), er aranés (l'aranès), er ostiu (l'estiu), er estomac (l'estòmac)

SINGULAR

Masc.

Eth gojat (el noi)
Eth hum (el fum)
Er òme (l'home)

Fem.

Era gojata (la noia)
Era humenèja (la xemeneia)
Era ora (l'hora)

PLURAU

Es gojats (els nois)
Es hums (els fums)
Es òmes (els homes)

Es gojates (les noies)
Es humenèges (les xemeneies)
Es ores (les hores)

Remèrcal

Encara que comencen per vocala non escriueram ER deuant de diftong ne de triftong:
eth uas (l'os), eth uelh (l'ull), eth ueit (el vuit), eth ueu (l'ou)

CASA A VIELHA

200 m², saló-menjador, llar de foc, 4 hab., 2 banys, 1 lavabo, fumeral 40 m², 60 m² de jardí i terrassa i pàrquing privats. Calefacció a gas-oil individual.

Preu: 29 mill. Tel. 973 - 64 08 82

SEUR
SERVEI URGENT
DE TRANSPORTS

VIELHA
Ctra. França s/n.
Polígon Ind. MIG ARAN
Tel.: 64 05 88
Fax: 64 28 03
Mòbil: 929 72 44 50

CENTRAL
Ctra. Tarragona, km 90
Políng Ind. MECANOVA
Tel. 20 52 66
Fax: 20 54 81

LLEIDA

MOBLEART ■ Aran

MOBILIARI I DECORACIÓ, REGALS I COMPLEMENTS

REOBERTURA

Passeg dera Libertat, 2
VIELHA Tel. 973-64 09 31



ESCOLA SNOWBOARD

VAL D'ARAN

Edifici Campalias, Baixos
25598-BAQUEIRA
Tel./fax: 973 64 58 81
e-mail: esva@ciberastur.es

MOMBI SURF TENDA

Ctra. Port de la Bonaigua 7
25598-SALARDÚ
Tel./fax: 973 64 50 81
e-mail: mombisurf@ciberastur.es